

8/49

388(2)

M.M.Sehlodimela.

13

(0-1b)

Childhood & games, Molemas tribe.

K34/49

1

13. Byana.

Bana pele xa xe ba xodile ba hlwa ba raloka ka xabo bona letsatsi la moka. ba hlwa ba dira dintlwana tsa bona tsa xo ralokela xongwe ba hlwa ba epela dikosa xe ba lapile baya nokeng xo bopa dintlo, le kaxae ba bopa, xomme ba hlwa ba apea maaswa a maraxa. Bontsi bya tse diwaxo ke bana xe ba le tee ke xo soma mesomo e menyenyane, kudu-kudu ke dikapo, le mediro ye ba e kwaxo xo batswadi ba bona.

Aowa, bana xe ba seso ba xola xa re kxone xo ba ruta direto, ka xore di bothata, fela a ka no di tseba kaxe a e kwa re mo reta, xoba xe re reta yo mongwe, fela xe a dutse a xola nyalo o tla no tlwaela xo reta a ba a reta le yena, rena ka sa xeso xo reta xa re ruta ngwana o tla no kxaxe re dutse re mo reta ka malatsi xomme le yena o tla ba a kxona.

E, dithai le dinkano ngwana o di tseba ka xo rutana le dithaka tsa xaxwe, basimane le banenyana bedi raloka xamoraxo xono xo etiswa. Dinkano kudu-kudu xo ruta basadi le ts'ona dithai ba di ruta bana ba bona. Fela bana ba rutwa dilo tseo e se banenyana, ba banyenyane. Le dikhuby'e ba di raloka xono e matsitsoa, ba re xo kxera ba thseisana ka ditaba tsa xo thakxatza rena basotho ngwana xa se wa motho motee ke wa mang le mang. Xe byaloka nkoana a e byale e se bopapa Lekxoareng, xe a ka khumanaplekxoareng a dia dilo tsa xo se tsebalexe a ka no motia xe a rata, xomme a tla a tsebe xore taba ye ke phoso, ke mokxwa wo re khumanaxo xore melaonyana ka mokana xa yona e rutwa ngwana ke mang le mang.

Xa o bone byalo ka teboxo a e byale mokxekolo yó mongwe le yo mongwe o swanetse xore a mo tsabe a mo dire koko, byalo ka mokxekolo imaratari, xe a ka tla xo Teboxo a re tla ke taxe fola motloxolo, o swanetse xo ya, le xe mo roma o swanetse xo ya o tla

tl a lemoxa meloko ya xaxwe ka moka mola a xodile o tla botswa  
ke batswadi ba xaxwe. Bana xe e sa le ba banyenyane bona ba hlwa  
ba epela dikosa, ba tia dinketo kosana ye ngwe ya xe banenyana ba  
banyenyane ba e opelaxo xe ba tia dinketo se:-

Ba re:-

Tsoditso se tswa Botoka,  
Setswa botoka, wena kxwedi tuwe  
Kxwedi tuwe, wena o tswa kae?  
Kxwedi tuwe ke tswa malong  
Kxomo tsa mohlape re thupile  
Re thupisetwe ke tserre thungwa  
Ra nthsa pholwana ra thlaba  
Thungwa. Ra re ke dipitsi dietla  
Thungwa. Dilo isa misito mexolo thungwa  
Tserre, bo mma ba ile be  
Tserre ba ile phala-Borwa  
Tserre Phalaborwa xa Malatsi.....  
.....i .....i....i.....i.....

3

Bana bona matseare ka moka xa ba khutse xa ke re ba hlwa  
ba apea maraxa, ba bopa bana ba motsopa e dio ba kxakxati xe ba ka  
re ba e sa raloka ba bona Mantlopodi a feta ka xodimo o tlo kwa  
banenyana le basimanyana ba epelela kosana ba re:-

Mantlopodi..i kxetha dipholo  
Pholo tsa borwa;  
Bangwe ba kxethile pholo tsa bona.  
Le xe ba ka re ba e ka moraxo xa dintlo  
ba bona Sexotsane ba se epelela kosana ba re:

Sexotsane Sexotsane  
Bele-betsa-bele-betsa mphoxo  
Sa-Mokxadi-sa-Mokxadi belebetsa mphoxo.

Le sona o tla nama wa bona se setse se bina, basimanyana xape le bona ba dira byalo. Basimanyana bona xe ba thanthse nyana ba hlwa ba disa dinamane, ba okana ka xo bopa dikxomo tsa motsopa.

Xe basimanyana ba ka re ba disitse dipudi xoba dinanane ba bona tsa bangwe di tsene tsemong ba epelela kosana ya xore:-

Bele-bele dia ja

Xa di je dia hlaxola

Monye wa thsemo o ile be a tle a tie-tie ka serobo madi a tswe le ka melomo nangwe a tswe le ka ditsebe.

4 Basimanyana bona ba tswenyana xe yo mongwe a se yo disa a

le maxwe ba tla re xe ba boyo ba mo epela kosa ba re:

Masia xo dia ----- pudi thoko

A bolaya noxa----- pudi thoko

A re ke mmutla----- pudi thoko

A fa mmaxwe----- pudi thoko

A tima papaxwe--- pudi thoko.

N. B. Yo motee ke yena a rexo masia xo disa xomme bontsi bya latela ka xore pudi thoko ka xo no isetsa pele.

h, banenyana le basimana ba etisa xo tee, ba thlakana xe ba raloka dithaloko tsa xo swahlana epela dikosa, dinosi le tse dingwe kosana e ngwe e opelwaxo ke basimana le banenyana ke ya xore:-

Imamosepele-sepe-sepe

Bangwe ba re: Sepe le sepe

Yena: bana ba ka ba hwile bohle-bohle

Sepele-sepe

Xo setse Nokxadi le Matome

Sepelesepe, xomme bae raloka ba swarane maxetla ka moka xa bona ba hlomexane, ba babedi ba e ka pele ba swarane le bona ba isitse matsoxo xodimo, bam swara wa moraxo-raxo ba re xo yena

"Le Ina?" Motsatsi

Papaxo le mmaxo ke bo mang? A re.....

Ngwedi le letsatsi o rata eng? A re .....

ke moka o biwa kxakala xo fihlela xe ba felelela ka moka.

5 Mosimane le banenyana xe ba xotse banenyana ba rutwa tsa bosadi ke basadi, mosimana xe a xotse re mmona ka maseka a matanyetsa a mararo a a aparaxo hlakhung ya leoto, le xona mosimane re re o xotse xe a ekwa molyeng. Xomme xe a xoroxa xo hlabiwa dikxomo, xomme xo a binwa. E ba dula thoko beke tse thare, ba isa ja mekxothe.


Le ngwanenyana xe a xotse xape, ba mo epelelela a laiwa melao ye mexolo ya sesadi, ngwanenyana xe a xotse a kxohile o lo bexiwa ka meetseng xe a kwile le yena o dula thoko a tlotsa ka letsoku mmele beke tse pedi a kxona a kwela ntle. E, xe ngwanenyana xotse xo diwa mekete xwa binwa.

Basimane le banenyana ba tlwaelana dikoseng dinakeng, menyanyeng le meketeng ya dikxopa.

E, banenyana le basimane xe ba ka hlakana naxeng ba ralokisana xe ba rata. E, basimane le banenyana ba dumelletswe xo kxethana xomme thsupo e ka no ba selo se sengwe le se sengwe, xo xongwe mosimane a ka no tsea moruka xoba benkele ya ngwanenyana le ngwanenyana a ka no tsea benkele ya lesoxana xe a rata.

Tsa banenyana ba babedi.

Xe be xo ena le monna yo mongwe a ena le mosadi wa xaxwe, byale ka tsatsi le lengwe mosadi yo a hwa, a hwa a na le ngwana yo motee wa ngwanenyana. Byale monna yo ~~a beka~~ mosadi yo mongwe,



xomme a ba le ngwana wa ngwanenyana le yena. Mosadi yo a sala a tswenya ngwanenyana wa thsiwana nokeng xo ya yena, dikxonnyeng, xo setla, xo apea, xo feela malapa, xo hlatswa ditelo mesomo ye ka moka e be e songwa ke ngwana yo wa thsiwana. Yola wa xaxwe yena a dio hlwa a raloka le bangwe, a ya dikoseng, xe a buile a hlwa a etokeleletsa meroka ya xaxwe a dutse, byale ka letsatsi le lengwe ngwanenyana yo wa bo mmakwe ba xo phela a nama a bekwa, xe a fihlele boxadi ya dio ba tewii xo setla a sea kxone, xo apea a re ke ya apea a apea dipotsay, xo feela xo rwaela dikxonnye xo sena le mosomo wo a o kxonaxo. Byale ka letsatsi le lengwe a re xe a setla a epela kosa a re:-

Khii-kea setla-khii

Ke kea setla khii

Ke tswa xeso ke sa setla-khii

Kea setla khii

Ke le moloketse wa meruka-khii.

A re a e sa riyalo a dio bona meetse a re kxapa-kxapa a tsena ka molomo wa ntlo, yena a no re kea setla-khii, Yo! Ke tswa xeso ke sa setla-khii, kea setla-khii, ke le moloketse wa meruka-khii kea setla-khii meetse ale a nama a mo re bipi-bipi-bipi a ba a komaka melala, a feela a epela kosana ya xaxwe, xo fihlela a bile a mo kxama, a mmolaya. Yola wa thsiwana le yena a bekwa ka xore yena tsa mesomo o be a setse a di tlwaetse a re xo fihla boxadi a re kxorokxa, a soma mesomo le mesongwana a nama a etoletse boxadi bya xaxwe ka xo ephsina.

Phukuby e Tau.

Kxale-kxale o rile e tau, tau ye e se boxale e dio ba kotsi, e be e sa palelwe keselo. Byale ka letsatsi le lengwe botsofadi bya e tlela, meno a fela, dinala tsa kukubexa, le mokokotlo o

dula o kxwathame, byale tau ye ya thobela xe bona e setse e tswenyexa, ya nama ya xopola mano, ya nama ya botsa batsetana ba yona ka moka xore ba ete ba botsa diphoofolo ka moka xore kxosi e tsene molekong wo moxolo wa bolwetse xomme ya laela diphoofolo ka moka tse mokwelaxo bohloko le xo mo nthsa bodutu diphakise ke seso ka hwela ruri. Xomme diphoofolo xe di ekwa xore kxosi e ya lwala, dingwe tsa kwa di rwele dithebele tsa xo yo lamoleia kxosi diphoofolo xe di tletse kxorong ya laela motseta xore xo tsene ka e tee ka e tee ka xore xa ke rate seriti xe ke lwala xomme lentlo ke e nyenyane e ka tlaala xomme diphoofolo tsa dira byalo di tsena ka e tee ka e tee xo fihlela xe di felela, xe di tsena di be di meso tswa di namile di llwe ka ntlong ya tau. Byale xosasa xo seso xo sepele-sepele dilo ka ntlo, phukubye le yonaya rera xore e ka kxona le yona e ye xo hlola bolwetsi bya kxosi, ya re nka solwa ke bangwe xe kesetse ke e tee bangwe ba ile ka moka xomme xe e fihla ya makatswa ke xe e bona dilabe tse dintsi molomong wa ntlo ya kxosi e le dilabe tse ditala, phukubye ya tlaala maseme ya lemoxa xore dilabe tse ke tsa nama ya nama ya thlokomele fase mabung a boleta xo bona xaeba mehlala ya diphoofolo tse di tlilexo maabane e tswetse kantle ya bona xore mehlala ke ya xotsena fela, ya xo tswa xa e xo ya nama ya re kua kxakala tsora, ya re xo kxosi:-

"Thobela, xo byang kxosi?" Le letse byang? Tau ya re aowa motloxolo xa kea tsoxa selo, nna wema o mang motloxolo, batamela ke xo bone, xa ke xo bone, xa ke xo bene kea hwa, phukubye ya re aowa kxosi ke nna Phukubye. Tau ya re xo lokile motloxolo nko tle o mpetlolose ke lapile o tsela ka hlakore le tee, phukubye ya re aowa le xanamo ke dutse, nka se tle kea byexa, ke fahlwa ke mehlala, e a tsena xa e sa tswa, phukubye ya nama ya ema ya tloxa tau ya sala e le byalo ya nama x e bile xo pholoxa xa phukubye.

9

## Lexokobo le lexotlo.

Lexokobo le lexotlo di ile tsa phexa kxang lexokobo la re xo lexotlo xa re xaxe dintlo re tlo bona etsenaxo pula. Lexotlo la dumela lexotlo la xaxa ntlo, lexotlo la nama la epa molete, xola o feditse lexokobo la ema xodimo xa sehlare la bitsa pula, la epela kosa la re:-

Tulu-tu-tulu, tu-tulutu

Xa e boye medupe--le--

Tu-lu-tu, tu-tu-lu

Xa e boye medupe-le---

Pula ya nama ya na, e ye kxolo, ya re xo na, molete wa tlala meetse la tswa la ya xo lexokobo, la epelela kosana la re:-

"sa mpulela monna

Wa mpulela monna

Ke napa ke omelela

Lexokono, la nama la re lemati phamo lexotlo la tsena, la khumana mollo ka xa lexokobo xomme la biwa mollong, la oma. Ka xore e te esetse e le bosiu la ctsela, xomasa xe bo sele lexokobo la botsa lexotlo xore xa re mpe re xaxe ntlo e byale ka ya ka

10 ka xore ya ka xm e tsene meetse, lexotlo la re naase o tlo mpona o se bone nka ke maabane, la nama la re nna ke tlo ekepela molete la thoma xo epa molete wa manyoke-nyoke, la epa la isetsa fase fase, e le xore ka moc xare le isetse kua le kua. Xe le feditse la botsa lexokobo la re byale o ka no bitsa pula, lexokoto la ema xodimo xa sehlare la epela la re:-

Tudu-tu, tudu-tu

Xa e boye medupe-le--

Tudu-tu, tudu-tu

Xa e boye medupe.

K34/49

Ya nama ya na, moletenyana wola wa lexotlo wa dio re ka  
 meetse xa tee-tee pha lexotlo la tswa ka moleteng la ya xo  
 lexokobo xo epela kosa, lexokobo la le bolela la re xo lexotlo  
 ke hlwa ke xo botsa ke re xaxe ntlo bona pula e tlo xo bolaya,  
 lexotlo la basa la bewa mollong la omiswa.

Xe bo sele xosasa lexokobo la re xa re xaxe ntlo ya xo swana  
le ya ka lexotlo la busa la re naase xona o tlo mpoma ke tlo epa  
 11 molete o moxolo lexokobo la bitsa pula ~~xape-xape~~ molete wa busa  
 wa tlala, la tswa la ya xo lexokobo la epelelala kosana ya lona  
 la re:-

Wa mpulela monna

Wa mpulela monna

Ke napa ke omela.

Lexokobo la re kae, ke hlwa ke xo botsa! La ko kore ke re  
 wa mpulela monna, wa mpulela monna, ke nama ke omelela, monna  
 ke nama ke omelela. Lexokobo la no re tuu xo fihlela xe lexotlo  
 la batho le omelela ka phefo la hwa.

Basimane ba bararo.

E ile e basimane ba bararo naxa ka moka e be e se na meetse  
 e omile e rile seule! Byale ka letsatsi le lengwe xe ba le  
 madisong ba kwela dikxomo tsa bona bohloko xe di bolawa ke lenyora  
 le bona le be le ba bolaya. Byale ba nama ba xopola maano yo moxolo  
 a a nama a epela kosa / a re:-

Marothi! Marothi!

Lekelela o wele fase

Pula ya nama ya na.

Byale wa bobedi a bitsa dikxomo tsa tlatsa nwa meetse. Byale  
 wa boraro a re:-

K34 149

Fase we!

Fase oma---aa----

Fase oma o re tee.

Byale fase xa oma xwa no ba byalo ka pele. Byale xe ba fihla xae batho ba motse ba makala xe ba bona basimane ba thlapile, ba rile thaa le dikxomo tsa bona di kxotse ka xo nwa meetse, byale ba botsisa xore nna meetse le a hweditse kae a xo hlapa le xo nwesa dikxomo? Bona bare xa re a hwetse felo ba re: Le rena re hlwa re swenyexa. Byale masoxana a mabedi a motse a rera xo yo lalela basimane bao xe ba le madisong. Byale xe ba le kua, ba kwa basimane ba re xa re direng tsela tsa maabane. Yo moxolo a nama a thoma a re:-

Marothi! Marothi

Lekelela lekelela o wele fase

Pula ya nama ya tla.

Wa bobedi a bitsa a bitsa dikxomo xore di tle di nwe meetse, tsa tla tsa nwa a mangwe meetse ba hlapa ka ona. Xe ba feditse wa boraro a epela kosa ya xo dira xore fase xo ome. Byale fase xwa oma.

13

Byale masoxana a le a mabedi a xomela xae xo ba botsa se ba se bonexo. Banna xe ba ekwa ba kxobakantha banna ba bangwe xore basimane bao ba sekiswe. Byale bao ba se kxone le xo xanetsa ka xore mobitsi wa pula o swanetswe ke xo fiwa dikxomo tse lesome le tse nne (14). Byale ba re xo fa dikxomo meetse yena o tla fiwa tse thseletsexo (6), Moomisi lekxopa. Byale moomisi a befelwa kudu, xomme a re ke tlo bona xore-nna mobitsi o tla e nesa byang, ke tla no omisa. Byale bakxalabye le bakkekolo ba morapela ba mo botsa xore a se nyatse lekxopa, a ba a le dumela. Xomme a le beya ka ntlong. Byale dikxomo tsa

masoxana a le a mabedi tsa hwa ka mphela. Byale xe lekkopa leo le le ka ntlong la kukumha la palexa dikxomo, dipudi, dikoloi, le tse dingwe tse dints-i-ntsi, xomme mosimane eo a ba mokhumi yo moxolo ruri-ruri.

14

## 33. Dipapadi Dithaloko.

Teike-ke-thaloko ya basimane xe ba raloka yonaba thona ka xo nyaka kete ye kxolo, xe ba e khumane e a epiwa xomme xe e nthitswe e pharolwa ka mphaka ka boxare xore e be nthekeletsana e botse. Diphatlana let sona di nyakwa, tsa betlwa ka ntleng, byale diphatlana tseo ba di bitsa manthsa kete e betlilwexo ya nthekeletsana ba e bitsa tsema, xomme basimane ba emiswa ke mohlala ba swere manthsa yo mongwe o ema kxolenyana a betsa tsema ela ya xaxwe xo lebanthsa le mohlala wa basimane xomme bona ba tlo betsa manthsa a bona xore ba e thlabe, yo a ethlabaxo e a xodiswa xomme ba tla no isetsa pele byalo.

Moruba le yona o ralokwa ke bakxalabye kxorong, le basimanyana ba raloka xe ba disitse, ba epa dinkotyana le xe e le lesome le tse nne (14) xomme ba nyaka maf sikana a manyenyane ba a bitsa ditoka, xomme o ralokwa ke dihlopha tse pedi e ka no ba bane xoba xo feta ka thoko e tee xore ba thusane. Xona le mehuta e mebedi ya meruba, ke wa Sekoni le wa Sesotho, wa Sekoni o thlolwa xabedi wa seotho o thlolwa xa tee. Xe ba ka lehlakoreng le lengwe bafentswe re re ba pyele.

15

Ka nkotyaneng e ngwe le e ngwe xo na le mapikana a mabedi xe wa no thlaba mongwe xwa ba xwa sala dithokanyana di se kae tsa e tee e tee, re di bitsa diphoxwana, xe xo setse e tee ya tse pedi xa ya swanela xo tsewa re re ke yona mma-xona.

Ya xo phepela: Mohla xo phepelwa banna le masoxana a felela ka marumo batho ba tlala kxorong xo. boxa moraloko wo. Ea tswa ka o tee ka o tee ba phepela ba tlala le kxoro. Xe mongwe a bolaile batho ba bahlano o be a thlaba fase xa hlano ka lerumo xe a phepela, batho ba moreta, le basimane ba phepela xe banna ba f editse bona ba phepela ba swere dipatla, le xona xa ba thlabé fase ka tsona.

Ya xo swahlana xoba xo fumana yona e ka ralokwa ke basimane le banenyana ba beelana mekxano ya xore xe ba thsaba ba se ithsele xomme xe ba kitimisana byalo, ya kxomiwaxo kaseatla ba re ke "Seno", xe o ka re o kitima o thsaba wa thsela mokxano wo ba o beilexo ba re ke "Seno" ka xore o setse xe ba rata xo tloxa ba swanetse xo bolela ka moka xore byale ke senyela. Mokitimisi o swanetse xo tia maatla, xore a sware yo mongwe ba seso ba tloxa, xe a ka re a swara yo mongwe a khuzana a setse a khunne le lekhuto ka lebyanye xa a sa na tokelo ya xo mo swahla ke moka ba tlo re se xonyets! Diboko di tlo lalam di xo ja!

16  
Ya xo siana ke ya masoxana xe ba tsoma, xe yo mongwe wa bona a ka re, "mokoroxela"! ba tlo tloxa ka lebelo le lexolo ba lebile xae yo a fihlaxo pele o a retwa.

---

Ya kxororo yona ke thaloko e ralokwaxo ke basimane, banenyana le basadi xo yona xo nyakexa mokxopi - mokxopi ke patlana e telele e bexo byalo ka ee:-

Xomme xo nyakiwa thatana ya kxokolwana ye ba rexo ke kxororo baraloki ba itiya kxororo ka mekxopi xo dirwa dihlopha tse pedi, xona le fa e tielwaxo xona xo xobedi, xe kxororo e fihlile xona mo ba re e nwele!". Sehlopha se sengwe se nosa fa se xotixe thilexo. Thaloko ye e rerwa ke dingaka xe e nyako tswa, xomme ba ba fenyaxo bangwe ba re xo tla na pula

e kxolo xo bona.

Khantsetse, ke ya banenyana ba ba ralokaxo ka dihlopha tse pedi, xo kxethiwa yo moxolo xo bona ba re ke mma-bona yena o ba ema ka pele bona ba le ka moxo, yo mongwe wa sehlopha sa bobedi o tla itira pekwa xomme a leke xo tsea yo mongwe wa ba le mma-bona o tla ba thsireletsa ka xo ba ema pele xe a elalo o epela nabo a re:

Khantsetse axe Mmalexodi

Khantsetse axe Mmalexodi.

Xe xo ope lava o tla leka xo tsea ngwana xe a ka kxona xo tsea yo mongwe wa bana, sehlopha se fentswe. Byale xo tla dira bona bo Mmalexodi.

Ya xo khutelana, ke ya basimane xe ba disitse ba khutelana xomme yo a nyakaxo a re a se mmone o tla re nonyana, nonyana letsatla molodi! Yena o tla re tswio! Xomme o tla ya a mo hwetsa, byale xo tla ya yo mongwe, byalo byalo.

Ya Mantswantswane, yona ke ye kxolo, e dirwa ke banenyana. Bona ba rera xomme ba kxetha bana yo mongwe le yo mongwe o kxetha ngwana ka lapeng le a le rataxo xomme le basimane bakxethwa xore e x be banna ba bona. Basimane bao ba banna ke bona ba xaxaxo dintlo tsa basadi ba bona. Bona ba dilafase bana ba thusa ka xo tla le dibyana tsa xo somela le xo ya dinokeng. Batswadi le bona ba ntsetsa yo mongwe le yo mongwe wa bana mabele ditloo, ditlodí, matswai le disebo. Banenyana ba swanetsae xo solela bana le banna tao ba kxethilexo maxobe xore ba je, xo jelwa maxeng dibeke tse pedi, xantsi ba re ke beke e tee mohla difedile ba sola tse dingwe ba ya natso xae ba bitsa batswadi le bakxekolo xore ba tle ba je. Ka moraxo ba foatlalala ba ya maxae a bona.

13\*

388

K34/49

18

molao wa papadi ke xore motho xa swanelo xo thselo melao ye  
e beilwexo papading. E, tse dingwe dithaloko di bapalwa ka  
dihlopa, xomma tse dingwe xa di byalo tse byalo ka xo swathlana  
le xo tlala xona xo tswaka o tee ka o tee. Xe ba bangwe ba  
phadilwe ba epelwa kosa ba thsexiwa. Xona let se dingwe  
dithaloko tse diswanetsexo xo ralokwa ke batho bohole, ke tse  
ba rexo di tlisa mahlatse le pula naxeng.

N. B. Dikosanatsa banenyana ke di ngwadile xo B Byam ke  
bonthaitse ka xo s waya ka "Pencil".

END. S 388